

DŽEVAD RADO, delegat

U Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

**DOM NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH**
n/r predsjedavajućeg

**PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE**
n/r predsjedavajućeg

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI - ZASTUPNIČKI DOM
SARAJEVO

| | | | | |
|-------------------------|------|---------|------------|-----------|
| PRIMLJENO: 23. 09. 2013 | | | | |
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost | Preduzeće |
| 01-02 | - | 989 | 13 | |

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
SARAJEVO

| | | | |
|------------------------|------|---------|------------|
| Priljeno: 23. 09. 2013 | | | |
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 02-02 | - | 989 | 13 |

U prilogu dostavljam vam Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije“ Broj: 15/05) na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Sarajevo, 12.9.2013. godina

Delegat

Dževad Rado



DŽEVAD RAĐO, delegat

U Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

**DOM NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH**

n/r predsjedavajućeg

**PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE**

n/r predsjedavajućeg

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI - ZASTUPNIČKI DOM
SARAJEVO

| | | | | |
|-----------------------|------|---------|------------|---------|
| Priloženo: 23.09.2013 | | | | |
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost | Podloga |
| 01 - 02 | - | 389 | / | 13 |

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
SARAJEVO

| | | | |
|-----------------------|------|---------|------------|
| Priloženo: 23.09.2013 | | | |
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 02 - 02 | - | 389 | / 13 |

Obavještavam Vas da podneseni Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, zavedenu pod brojem 01/02-02-989/13 od 12.9.2013 zamjenjujem sa Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 12.9.2013. godina

Delegat

Dževad Rado



Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
SARAJEVO

DŽEVAD RADO, delegat
u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

| Priljeno: 12.09.2013 | | | |
|----------------------|------|---------|------------|
| Org. jed. | Broj | Priloga | Vrijednost |
| 02-02 | - | 989/13 | 2x |

DOM NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
n/r predsjedavajućem

PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
n/r predsjedavajućem

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI - ZASTUPNIČKI DOM
SARAJEVO

| PRILJENO: 12.09.2013 | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| Doprinos jedica | Klasif. grupa | Broj i godina | Vrijednost | Priloga |
| 01-02 | - | 989/13 | | 2x |

PREDMET: Inicijativa

U prilogu akta dostavljam Vam Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05) – sa obrazloženjem, na daljnju proceduru.

Sarajevo, 12.09.2013.g.

Delegat
Dževad Rado



**ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM LICIMA I
POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I
IZBJEGLICAMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Zakonu o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/05) u članu 11. stav 1. iza tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) Izuzetno od tačke 1) ovog stava, raseljenim osobama se može omogućiti pravo na zamjensku stambenu jedinicu ukoliko se iz pravnih ili racionalnih razloga njegova prijeratna stambena jedinica na kojoj je imao vlasništvo ili stanarsko pravo ne može obnoviti, odnosno popraviti.

Pod zamjenskom stambenom jedinicom u smislu ovog zakona podrazumijeva se novoizgrađena stambena jedinica u objektu individualnog ili kolektivnog stanovanja u općini prijeratnog prebivališta raseljene osobe, na istoj ili drugoj adresi stanovanja.

Pravni i racionalni razlozi, uslovi, način, te druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na zamjensku stambenu jedinicu propisat će se kantonalnim zakonom koji uređuje prava raseljenih osoba.“

Član 2.

U članu 12. stavu 2. iza riječi „člana“, dodaju se riječi: „te drugih objekata koji su izgrađeni, rekonstruisani ili obnovljeni u svrhu privremenog smještaja raseljenih osoba (samački hoteli i sl.)“.

Član 3.

Iza člana 15. dodaje se član 15a. koji glasi:

„Član 15a.

Drugi objekti predviđeni za stanovanje (samački hoteli i sl.) u smislu ovog zakona su objekti namjenski izgrađeni ili rekonstruisani u svrhu smještaja raseljenih osoba, na način da im se osigura stambeni prostor minimalne površine od 8-10 m² po osobi.

Ispunjavanje uslova navedenih objekata u svrhu smještaja raseljenih osoba iz stava 1. ovog člana utvrđuje komisija koju imenuje kantonalni ministar nadležan za oblast raseljenih osoba.“

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

OBRAZLOŽENJE
ZA DONOŠENJE ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM LICIMA I
POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ
BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje člana 1.

Do sada se pomoć za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, u skladu sa Zakonom o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/2005), realizovala na osnovu člana 11. kojim je propisano da raseljena osoba ima pravo na pomoć u nužnom popravku vlastitih kuća ili stanova.

U praksi ovo pitanje je rješavano:

- kroz obnovu/sanaciju/adaptaciju/dogradnju/izgradnju individualnih stambenih jedinica,
- kroz obnovu/sanaciju/adaptaciju stanova u uništenim i oštećenim objektima kolektivnog stanovanja/zgradama,
- kroz dodjelu građevinskog materijala za obnovu/sanaciju/adaptaciju/dogradnju/izgradnju stambenih jedinica,
- smještajem u neki od vidova alternativnog smještaja,

U navedenom zakonu nije predviđena mogućnost izgradnje stambenih jedinica u objektima individualnog ili kolektivnog stanovanja u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba čiji se prijeratni objekti individualnog ili kolektivnog stanovanja, iz pravnih ili racionalnih razloga, ne mogu obnavljati (zamjenski stanovi).

S druge strane proces povratka raseljenih porodica na prijeratne adrese prebivališta sve je složeniji, s aspekta obnove prijeratnih stambenih jedinica, iz više razloga.

Najčešći razlozi su: infrastrukturni (pristupni putevi, elektro mreža, vodovodna mreža idr.), miniranost terena, uništeni objekti kolektivnog stanovanja koji se iz pravnih ili racionalnih razloga ne mogu obnoviti i sl.

Kada su u pitanju objekti kolektivnog stanovanja koji su uništeni i koji se iz pravnih i racionalnih razloga ne mogu obnoviti (najčešće zbog izmjene regulacionih planova na lokalitetima gdje su bile tzv. barake ili drugi objekti kolektivnog stanovanja) **ne postoji zakonski osnov da se, u svrhu stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba, umjesto istih, grade potpuno novi objekti individualnog ili kolektivnog stanovanja, kako na istim lokacijama, tako i na dislociranim prostorima unutar iste općine.**

Jedini izuzetak, koji je utvrđen u Uputstvu o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 48/06), predviđa relokaciju stambenih jedinica samo u slučajevima izgradnje istih za osobe sa posebnim potrebama.

Izgradnjom novih objekata individualnog ili kolektivnog stanovanja, kao zamjenskih stambenih jedinica, trajno bi se riješilo stambeno pitanje većeg broja raseljenih porodica, koje su prije rata imale stanove na različitim lokacijama i adresama.

Cijenimo da bi ovaj vid rješavanja stambenog pitanja raseljenih osoba, uz jasno propisivanje uslova koje određena raseljena osoba mora ispuniti, načina ostvarivanja tog prava, definisanja raspolaganja sa imovinom ili stanarskim pravom nad prijeratnom stambenom jedinicom koja se ne može obnoviti (zemljište na kojoj je bila izgrađena) itd., bio racionalniji i kvalitetniji.

Stoga, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo pokreće Inicijativu da se u što kraćem roku pristupi dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05) i to član 11. kojom bi se obezbjedile zakonske pretpostavke za izgradnju ovakvih objekata kojim bi trajno riješili stambeno pitanje svih raseljenih porodica čije se prijeratne stambene jedinice iz pravnih ili racionalnih razloga ne mogu obnavljati.

Obrazloženje člana 2.

Članom 12. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine propisano je šta se smatra privremenim smještajem.

Privremeni smještaj, prema navedenom zakonu, osigurava se u prihvatno-tranzitnim centrima, kolektivnim centrima, naseljima koja su izgrađena, rekonstruisana ili prilagođena potrebama smještaja raseljenih osoba, kao stanovima i kućama porodica koje prihvate ove porodice i raspoloživim stanovima.

Ovaj zakon, nadalje, definiše sve navedene vrste smještaja s tim da kod definicije “raspoloživi stanovi” daje upućujuću normu na način da se smještaj u iste vrši u skladu sa propisima iz oblasti stambenih odnosa.

U praksi je najčešći slučaj da se raseljene osobe privremeno smještaju u objekte koji su izgrađeni ili rekonstruisani u svrhu smještaja ovih kategorija (npr. bivši samački hoteli). Ova vrsta smještaja nije propisana zakonom, te iz tog razloga podnosimo inicijativu da se i ovaj vid privremenog smještaja propiše zakonom.

16.3.2005.

... и мјесечно доставља извјештај Федералном министарству.
... Централну евиденцију о раселиним лицима и лицима из члана 5. Закона за територију Федерације води Федерално министарство на основу основних евиденција из става 1. овог члана.
... у случају пропис о вођењу централне и основне евиденције из овог Закона доноси министар.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА

Члан 39.

Средства за финансирање потреба раселиних лица и лица из члана 5. овог закона осигуравају се из:

- Фонда за повратак који суфинансира и Влада Федерације;
- бюџета Федерације;
- бюџета кантона и општина;
- финансијске помоћи земаља које су прихватиле избјеглице из Босне и Херцеговине;
- релевантних међународних организација;
- донација и кредита за ове сврхе, које су обезбједиле међународне финансијске организације, домаћи субјекти;
- донација из приватног сектора;
- других извора.

Члан 40.

Средства за финансирање користе се за остваривање потреба и других услова за повратак раселиних лица и лица из члана 5. овог закона, у складу са овим законом и прописима кантона.

КОНТРОЛА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА

Члан 41.

Контролу над спровођењем овог закона и прописа донесених за његово спровођење врше Федерално министарство и кантонални органи свако у оквиру своје надлежности.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Лице које је кажњено у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се прекошај одговорно лице у надлежном органу управе и радник управе ако:

- призна или одузме статус раселиног лица и повратника супротно условима овог закона (чл. од 4. до 7.);
- онемогући привремени смјештај раселином лицу и лицу из члана 5. овог закона у складу са чланом 11. овог закона;
- онемогућава слободан и добровољан повратак раселиних лица и лица из члана 5. овог закона (члан 21.);
- не достави податке о попису и евиденцијима раселиних лица и лица из члана 5. овог закона;
- учини или пропушти радњу због које су повријеђена нека од осталих права раселиних лица и лица из члана 5. овог закона која им припадају у складу са овим законом;
- даје нетачне податке или лажне изјаве или у случају ако преусмјери помоћ у неумијешане сврхе из члана 33. овог закона.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Евиденцијне и рјешања којима се доказује статус раселиног лица и увјерења о признатом статусу лица из члана 5. овог закона издаје на територији Федерације, важиће док се не утврди супротно.

Члан 44.

Кантони ће ускладити своје прописе са овим законом у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 45.

Овим ступања на снагу овог закона, на територији Федерације престaje примјена Закона о раселиним лицима - прописанима и избјеглицима - повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службени новине Федерације БиХ", бр. 19/00, 56/01, 27/02, 18/03 и 6/04).

С ЛИЦА И

води "Службени
5. овог закона

Члан 46.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Славо Матић, с.р.

Предједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мухамед Ибрахимовић, с.р.

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 6. januara 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 25. januara 2005. godine

Broj 01-78/05
4. marta 2005. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozanić, s.r.

ZAKON

O RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Члан 1.

Ovim zakonom uređuju se: osnovna prava i obaveze raseljenih lica i povratnika, sticanje i prestanak statusa, njihov povratak u prebivalište iz kojih su raseljeni (u daljnjem tekstu: prebivalište), način vođenja evidencija o tim licima, osiguravanje sredstava za povratak i ostvarenje drugih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i obavezama ovih lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Члан 2.

Pitanja u vezi sa raseljenim licima, povratnicima u Federaciji i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine uređuju se u skladu sa Zakonom o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник БиХ", бр. 23/99, 21/03 и 33/03), овим Законом и прописима кантона.

Члан 3.

Nadležni organi Federacije, kantona i općina obavezni su da, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ustavom kantona, овим zakonom, drugim propisima i dokumentima, podstiču povratak i stvaraju političke, ekonomske i društvene uvjete koji doprinose dobrovoljnom, sigurnom i održivom povratku raseljenih lica Bosne i Hercegovine i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.

II - PRIZNAVANJE I PRESTANAK STATUSA RASELJENOG LICA I POVRATNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 4.

Raseljeno lice, u smislu ovog Zakona, jeste državljanin Bosne i Hercegovine koji je nakon 30. aprila 1991. godine raseljen na teritoriji Federacije usljed sukoba, progona, iz opravdanog straha od progona ili povreda ljudskih prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne postoje uvjeti za siguran i dostojanstven povratak u svoje prebivalište, niti se dobrovoljno odlučilo na izbor novog mjesta življenja.

Član 5.

Povratnik je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine ili raseljeno lice koje je nadležnom organu izrazilo volju za povratak u ranije prebivalište i koje je u procesu tog povratka, kao i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i raseljeno lice koje se vratilo u svoje ranije prebivalište.

Povratnici to prestaju biti istekom roka od šest mjeseci, računajući od dana kada su se ponovo nastanili u svoje ranije prebivalište - adresu prebivališta.

Povratnikom, u smislu ovog Zakona, ne smatra se lice koje se nastanilo u drugo mjesto prebivališta unutar Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona, jeste državljanin Bosne i Hercegovine koji se nalazi izvan Bosne i Hercegovine, a koji je zbog sukoba prognan sa svog prebivališta ili je napustio svoje prebivalište u Bosni i Hercegovini i izbjegao u inozemstvo nakon 30. aprila 1991. godine, bojeći se opravdano da će biti progonjen zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti nekoj socijalnoj grupi ili svojih političkih mišljenja i koji nije u mogućnosti da se sigurno i dostojanstveno vrati na svoje ranije prebivalište, niti je dobrovoljno odlučio da se trajno nastani izvan Bosne i Hercegovine.

Status raseljenog lica priznaje se izbjeglici iz Bosne i Hercegovine koja se vratila u Bosnu i Hercegovinu i koja nije u mogućnosti da se sigurno i dostojanstveno vrati u svoje ranije prebivalište, niti je odlučila da se trajno nastani na drugom mjestu u Bosni i Hercegovini.

Član 7.

O priznavanju i prestanku statusa raseljenog lica, u smislu ovog Zakona, kao i priznavanju njegovih prava i obaveza, odlučuje nadležni organ uprave kantona određen kantonalnim propisom.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

O pravima i obavezama raseljenog lica i povratnika, koje su određene propisom kantona, odlučuje nadležan organ određen propisom kantona.

Član 8.

Status raseljenog lica priznaje se od dana kada je raseljeno lice ili povratnik podnio zahtjev za priznavanje tog statusa.

Licu kojem je priznat status raseljenog lica izdaje se legitimacija raseljenog lica. Na lični zahtjev povratnika nadležna služba izdaje uvjerenje o statusu povratnika.

Propis o obrascu legitimacije iz stava 2. ovog člana donosi federalni ministar nadležan za poslove raseljenih lica i izbjeglica (u daljnjem tekstu: ministar).

Član 9.

Status raseljenog lica neće se priznati licu koje je pravomoćnom odlukom osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ili Suda Bosne i Hercegovine, a takvom licu status raseljenog lica ponovo će biti priznat nakon cjelokupnog izdržavanja kazne.

Član 10.

Status raseljenog lica prestaje:

- 1) dobrovoljnim povratkom u ranije prebivalište;
- 2) odbijanjem povratka u ranije prebivalište, iako je dobrovoljni povratak u ranije mjesto prebivališta moguć, siguran i dostojanstven i kada ne postoje uvjerljivi razlozi koji proizilaze iz ranijeg proganjanja ili uvjerljivi humanitarni razlozi;
- 3) kada se raseljeno lice dobrovoljno odlučilo stalno nastaniti u drugom mjestu na teritoriji Federacije;
- 4) kada je raseljeno lice dobrovoljno raspolagalo svojom prijeratnom imovinom u ranijem mjestu prebivališta (prodaja, zamjena, izdavanje pod zakup);

- 5) kada raseljeno lice raspolaže svojom imovinom u novom boravištu (kupovina ili izgradnja kuće, stana);
- 6) kada je raseljeno lice iskoristilo pomoć za nužnu opravku vlastite kuće, stana u mjestu boravišta;
- 7) u slučaju smrti.

III - PRAVA I OBAVEZE RASELJENIH LICA I POVATNIKA

Član 11.

Licima kojima je priznat status raseljenog lica i povratnikom privremeno se osiguravaju sljedeća prava:

- 1) pomoć u nužnoj opravi vlastitih kuća ili stanova;
- 2) pomoć u korištenju kredita ili donacija za obavljanje poslova u pogledu stvaranja prihoda za sebe i svoju porodicu;
- 3) privremeni smještaj;
- 4) neophodna istrana;
- 5) socijalna adaptacija i psihološka podrška;
- 6) zdravstvena zaštita;
- 7) obrazovanje djece i omladine;
- 8) podmirivanje drugih nužnih životnih potreba.

Povratnik ne gubi pravo na pomoć u održavanju nužnoj opravi vlastitog stana ili kuće i nakon prestanka smještaja u Kantonu, u skladu sa materijalnim mogućnostima, u skladu sa stava 1. ovog člana mogu utvrditi i druga prava.

Član 12.

Privremenim smještajem, u smislu čl. 11. stav 1. ovog zakona, smatra se osiguranje prostora za stanovanje u skladu sa čl. 4. i 5. ovog zakona sa članovima njihove porodice, određuje prema broju i dobi ovih lica.

Privremeni smještaj osigurava se u: prihvatno-tranzitnim centrima, kolektivnim centrima, naseljima koja su izgrađena, rekonstruisana ili adaptirana za potrebe smještaja lica iz ovog člana, kao i stanovima i kućama porodica koje prihvataju lica i raspoloživim stanovima.

Takav smještaj neće biti dodijeljen ukoliko ta lica nemaju raspolaganju dovoljno sredstava, uključujući primanja, koja su dovoljna za potrebe njihovog smještaja.

Nadležni organ kantona - općine utvrdit će najmanje sredstava iz stava 3. ovog člana za raspolaganje, koji odgovaraju iznosu sredstava utvrđenom u skladu sa Zakonom o primjeni Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 56/01, 15/02 i 24/03) i Zakonom o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 29/98, 43/99, 37/01, 56/01, 15/02 i 24/03).

Ukoliko su raseljeno lice i povratnik regulirali smještaj u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakonom o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana, na odobrenje nadležnog organa, a od njih je zatraženo da odgovarajući smještaj u skladu sa ovim zakonom na način i pod uvjetima utvrđenim kantonalnim propisima iz oblasti stambenog odnosa.

Ova odredba primjenjuje se na lica iz stava 1. ovog člana koja se utvrdi da su korisnici kuće ili stana bez odobrenja nadležnog organa, a ne mogu se vratiti u svoje ranije prebivalište. Nadležni organ provjerava po službenoj dužnosti.

Član 13.

Prihvatno-tranzitni centar je zatvoreni prostor koji se sastoji od jedne ili više prostorija funkcionalno povezanih.

U prihvatno-tranzitnom centru moraju se osigurati prostor namijenjeni za: kuhinju sa trpezarijom, pranje veša, kupatilo, sanitarna čvorove, prostor za dnevni boravak i spavaone.

Najmanji kapacitet prihvatno-tranzitnog centra je za smještaj 40 osoba, sa minimalnom površinom od 5m² po osobi.

Prihvatno-tranzitni centar koristi se za smještaj lica iz stava 5. ovog zakona do osiguranja drugog smještaja, a najviše 90 dana od dana prijeha.

Član 14.

Kolektivnim centrom smatra se zatvoreni prostor raznih vrsta, koji se koristi u slučaju izuzetne potrebe za privremeni smještaj lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona do osiguranja drugog smještaja.

Prostor koji se koristi kao kolektivni centar mora zadovoljavati uvjet da ima jednu ili više prostorija koje su funkcionalno povezane na način kojim se osigurava odvijanje neophodnih potreba ishrane, spavanja, održavanja higijene i boravka. Najmanji kapacitet kolektivnog centra je smještaj za 40 osoba na minimalnom površinom od 5m² po osobi.

Član 15.

Naseljem koje je namjenski izgrađeno, rekonstruisano ili obnovljeno u svrhu smještaja lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona smatra se prostor koji sadrži određeni broj stambenih i drugih objekata izgrađenih ili rekonstruisanih na ograničenom prostoru u kojima se osigurava smještaj od minimalno 6-8m² stambene površine po osobi.

U naselju iz stava 1. ovog člana moraju se osigurati uvjeti za odvijanje funkcija ishrane, spavanja, održavanja higijene i boravka u skladu sa uvjetima u vezi sa boravkom ovih lica.

Član 16.

U raspoloživim stanovima, u smislu ovog Zakona, smatraju se stanovi kojima se osigurava stambeni prostor minimalne površine 8-10m² koji se mogu koristiti za privremeni smještaj lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona, na način i pod uvjetima utvrđenim u skladu sa minimalnim propisima i propisima iz oblasti stambenih odnosa.

Član 17.

Izuzetno, a u cilju osiguravanja potrebnih minimalnih uvjeta smještaja lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), uz saglasnost vlade kantona, utvrđuje određene objekte na području kantona koji su od federalnog značaja za privremeni smještaj lica.

Član 18.

Pravo na neophodnu ishranu, socijalnu adaptaciju i zdravstvenu pomoć, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje djece i podmirenje drugih nužnih životnih potreba osigurava se lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, minimalnim propisima i drugim propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Član 19.

Obim prava iz čl. 11. tač. od 3. do 8. ovog zakona određuje se na osnovu činjenice da li je lice iz čl. 4. i 5. ovog zakona ostvarilo ili ne, da li je korisnik penzije ili socijalne pomoći, da li je vojnik ili pripadnik policije, da li je otkriveno lice ili ostvaruje prihod po drugom osnovu. Ukoliko lice iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje prava iz čl. 11. ovog zakona, ta prava ostvarivat će u skladu sa propisima kantona.

Član 20.

Raseljena lica i povratnici dužni su prijaviti svaku okolnost koja utiče na obim ili prestanak prava iz člana 11. ovog zakona nadležnom organu kantona u roku od 15 dana od dana nastanka te okolnosti. Okolnosti iz stava 1. ovog člana nadležni organ provjerava u skladu sa svojim službenom dužnošću.

POVRATAK RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA IZ BOSNE I HERCEGOVINE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 21.

Lica iz čl. 4. i 5. ovog zakona imaju pravo da se slobodno vrata u svoja prebivališta ili u druga mjesta koja su izabrali da se u njima nastane, bez rizika od uznemiravanja, zastrašivanja, progona ili diskriminacije na osnovu spola, nasilja na osnovu spola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na osnovu spola.

Povratnici iz stava 1. ovog člana, bez obzira na koji način su se vratili, dužni su se prijaviti nadležnoj općinskoj službi radi osiguranja.

U skladu sa stvaranja uvjeta za povratak lica iz stava 1. ovog člana, nadležni organi Federacije, kantona i općine preduzimaju

potrebne mjere kao što su: osiguranje slobode kretanja, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, povećanje sigurnosti boravka u mjestu povratka, povrat imovine njihovim vlasnicima, popravak i gradnja kuća i stanova, stvaranje uvjeta za održiv povratak i drugih uvjeta koji utiču na siguran i dostojanstven povratak raseljenih lica i izbjeglica i dr.

Član 22.

U cilju osiguranja jednoobrazne i uskladene realizacije ciljeva utvrđenih Aneksom VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, aktivnosti iz člana 21. stav 3. ovog zakona koordiniraju se unutar Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine.

Status i nadležnost Komisije za izbjeglice i raseljena lica uređen je Zakonom o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini.

Član 23.

U cilju stvaranja potrebnih uvjeta za povratak lica iz čl. 4. i 5. i 6. ovog zakona, nadležni organi Federacije, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice), donose planove povratka i repatrijacije ovih lica za teritorij Federacije i područje kantona.

Član 24.

Vlada Federacije donosi osnove za izradu planova povratka iz člana 25. ovog zakona na prijedlog Federalnog ministarstva.

Član 25.

Plan iz člana 23. ovog zakona za teritoriju Federacije donosi Vlada Federacije, a za područje kantona vlada kantona.

Član 26.

U cilju stvaranja uvjeta za povratak raseljenih lica i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, nadležni organi Federacije i kantona daju potrebne informacije ovim licima, a posebno o uvjetima za povratak i u tom smislu saraduju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, UNHCR-om i drugim nadležnim međunarodnim organizacijama, ostvaruju međuentitetsku saradnju, međusobnu saradnju, kao i saradnju sa drugim organima i organizacijama.

Član 27.

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika prava pomoći u rekonstrukciji stambenih jedinica su:

1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljeno lice u Bosni i Hercegovini, ili povratnik;
2. da je iskazao namjeru za povratkom;
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji Bosne i Hercegovine drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

Federalno ministarstvo će zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i vladama Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine usaglasiti, unutar Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, posebne kriterije za odabir prioritetnih korisnika i dobivanje pomoći za rekonstrukciju i povratak, kao i posebne standarde i postupke kojima se osigurava poštovanje općih i posebnih kriterija, puna transparentnost procesa i pristup informacijama od korisnika.

Federalno ministarstvo će svojim podzakonskim aktima osigurati primjenu posebnih kriterija, standarda i procedura iz prethodnog stava.

saraduje sa nadležnim organima općina, drugih kantona i nadležnim organima Federacije, kao i sa UNHCR-om, drugim međunarodnim organizacijama, posebno u vezi sa unapređenjem planiranog povratka raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona;

obavlja i druge poslove u vezi sa ostvarenjem prava raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim zakonom, ustavom kantona, propisima kantona i drugim propisima i aktima.

POPIS I EVIDENCIJA RASELJENIH LICA I POVRAATNIKA

Član 38.

Nadležni organ kantona popisuje i vodi osnovnu evidenciju o raseljenim licima i licima iz člana 5. ovog zakona na tom području. Mjesečno dostavlja izvještaj Federalnom ministarstvu.

Centralnu evidenciju o raseljenim licima i licima iz člana 5. Zakona za teritoriju Federacije vodi Federalno ministarstvo na osnovu osnovnih evidencija iz stava 1. ovog člana.

Budući propis o vođenju centralne i osnovne evidencije iz ovog člana donosi ministar.*

SREDSTVA ZA FINANSIRANJE POTREBA RASELJENIH LICA I POVRAATNIKA

Član 39.

Sredstva za finansiranje potreba raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog Zakona osiguravaju se iz:

Fonda za povratak koji sufinansira i Vlada Federacije, budžeta Federacije, budžeta kantona i općina, finansijske pomoći zemalja koje su prihvatile izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, relevantnih međunarodnih organizacija,

donacija i kredita u ove svrhe koje su osigurale međunarodne finansijske organizacije i domaći subjekti, donacija iz privatnog sektora, drugih izvora.

Član 40.

Sredstva za finansiranje koriste se za ostvarivanje potreba i uvjeta za povratak raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona u skladu sa ovim zakonom i propisima kantona.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član 41.

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih u njegovo provođenje vrše Federalno ministarstvo i kantonalni organi u okviru svoje nadležnosti.

KAŽNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu ako službenik organa uprave ako:

prizna ili oduzme status raseljenog lica i povratnika suprotno uvjetima ovog zakona (čl. od 4. do 7.);

onemogući privremeni smještaj raseljenom licu i licu iz člana 5. ovog zakona, u skladu sa članom 11. ovog zakona;

onemogući slobodan i dobrovoljan povratak raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona (član 21.);

ne dostavi podatke o popisu i evidencijama raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona;

učini ili propusti radnju zbog koje su povrijeđena neka od ostalih prava raseljenih lica i lica iz člana 5. ovog zakona koja im pripadaju u skladu sa ovim zakonom;

objave netačne podatke ili lažne izjave ili ako preustupiti pomoć u nenamijenjene svrhe iz člana 33. ovog zakona.

X - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Legitimacije i rješenja kojima se dokazuje status raseljenog lica i uvjerenja o priznatom statusu lica iz člana 5. ovog zakona, izdata na teritoriji Federacije, važit će dok se ne utvrdi drugačije.

Član 44.

Kantoni će uskladiti svoje propise sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena Zakona o raseljenim licima - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/00, 56/01, 27/02, 18/03 i 42/04).

Član 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

178

Na temelju člana 25. i 42. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/02), Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 9. ožujka 2005. godine, donio

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA NEOVISNOG ODBORA ZA SELEKCIJU I NADZOR

I

Za člana Neovisnog odbora za selekciju i nadzor iz reda predstavnika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, imenuje se IVO ŠAKO.

II

Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

ZD broj 01/F- 02-66/05
9. ožujka 2005. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v. r.

Na osnovu člana 25. i 42. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/02), Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 9. marta 2005. godine, donio

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA NEZAVISNOG ODBORA ZA SELEKCIJU I NADZOR

I

Za člana Nezavisnog odbora za selekciju i nadzor iz reda predstavnika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, imenuje se IVO ŠAKO.